



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0729-0
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507290

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlhotlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsä pele ba ya kwa Mophatong wa 1. ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tšhono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tšhimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditšhono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo ba tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakanyetsang pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo, Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boithabiso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solofela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Mophato R BUKATIRO 4



Leina:

Tlelase:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SETSWANA BUKATIRO
Buka

4

Kgweditsharo 4

A re opeleng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Alefabete



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First published in 2012

ISBN 978-1-4315-0729-0

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mophato R

B u k a t i r o

1	Ka ga nako	2
2	Ka ga toropo	12
3	Motshameko	22
4	Dibopiwa	32
5	Meletlo	42



Buka e, ke ya ga:



SETSWANA

Buku

4


Kgweditsharo 4



Mosupologo



Labobedi



Labone



Labotlhano




A re bueng




Laboraro

Lebelela ditshwantsho, mme morago o bue
gore bana ba dira eng mo malatsing a.
Ba ya kerekeng ka letsatsi lefe?
Ba tshameka kgwele ya dinao ka letsatsi
lefe?
Ba tshameka bolotloa ka letsatsi lefe?
Ba ya kwa laeboraring ka letsatsi lefe?
Ke la bokae gompieno?
O ya go dira eng gompieno?
E ne e le la bokae maabane?
O dirile eng maabane?
E tlaa bo e le la bokae ka moso?
O ya go dira eng ka moso?



Lamatlhatso



Latshipi



A re buiseng

Lebelele ditshwantsho, mme morago o bue gore bana ba dira eng mo go sengwe le sengwe. Khalaria letsatsi le ngwedi go bontsha gore a ke bosigo kgotsa ke motshegare.



1.2



A re direng

Thala setshwantsho
go bontsha gore
o tlaa dira eng mo
letsatsing lengwe le
lengwe la beke.



Lamatlhatso
Labobedi
Labotlha
Mosupologo

Mosupologo

Labobedi

Laboraro

Labone

Labotlhana

Lamatlhatso


Latshipi



A re kwaleng

h

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatisa ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.

h

h

h


h

h



hempe

Batla mme o sekeletse tlhaka **h** mo lebokosong.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **h** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



h araka



h eke



se **h** uba




h empe



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **h**.






A re baleng

Gatisa palo mme morago o khalare diboego gore go di nne 9 mo moleng mongwe le mongwe.

9




9



9



9



9



Ikatise go kwala palo 9.





A re direng

Sega tšhate mme o kgomaretse seatla. Morago o e retolole go bontsha dinako tse di farologaneng tsa letsatsi. Bolelela tsala ya gago gore o dira eng ka nako eo.

Moso

Motshegare

Bosigo

Maitseboa



A re kwalleng

Sega tšhate mme o kgomaretse seatla. Morago o e retolole go bontsha gore ke setlha sefe e. Bolelela tsala ya gago gore o rata eng ka ga setlha sengwe le sengwe.

Kgomaretsa dikgomaretswi (ditikara) mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Dikgakologo



Selomo



Mariga



Letlhabula



A re direng


Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tsa malatsi a matsalo a bona.



2

Ka ga toropo

Kgweditsharo 4 – Beke 2



Batimamolelo



Mokgweetsi wa thekesi



Ngaka le mooki



makhenekehe

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



A re bueng



Babereki ba
ditsela

Lebelela setshwantsho mme o batle batho botlhe ba ba re
thusang. Bua gore ba re thusa ka eng. Ke dikago dife tse o
kgonang go di bona mo toropong?
Babereki botlhe ba ba dirisa didiriswa dife?
A o kgona go bona khereine, setswakakankoreite, garawe?
Ke mang yo o rweleng lekarapa? Goreng?
O kgona go kgabaganya tsela fa kae?
Ke dipalangwa dife tse o kgonang go di bona mo
setshwantshong se?



A re buiseng

Lebelele ditshwantsho mme morago o bolelele tsala ya gago gore bothata ke eng. Morago o thale mola go bontsha gore ke mang yo o ka thusang mo setshwantshong sengwe le sengwe.




2.2




A re direng

Gatisa maronthorontho mme morago o khalare setshwantsho.



A re direng

Gatisa mela ya lethompo la molelo mme morago o le khalare.






A re kwaleng

b

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatisa ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.

b

b

b


b

b



bolo

Batla mme o sekeletse tlhaka **b** mo lebokosong.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **b** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



buka



baesekele



bolao





bene



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **b**.



2.5



A re direng


Lebelele ditshwantsho. O bona eng?
Batho ba ba re thusa jang? Kgomaretsa setikara fa thoko ga sengwe le
sengwe go bontsha gore ba dirisa eng.





A re baleng

Sega theipi ya go lekanyetsa mme o mete gore dilo tse di boleele jo bo kanakang.




Ke setshwantsho sefe se seleelelelele mme ke sefe se sekhutshwanekhutshwane?






A re baleng

Dira tshekeletsa e **khibidu** go dikologa phologolo e **kgolokgolo** le tshekeletsa e e **botala jwa legodimo** go dikologa phologolo e **nnyenye** mo bolokong bongwe le bongwe.



A re baleng

Aroganya dilo tse ka go lekana magareng ga bana.
Di thale mo mabokosong.





A re baleng

Lebelele ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago gore ke lebokoso lefe le le nang le bontsi le gore ke lefe le le nang le bonnye?

A go na le mabokoso ape a a lekanang?

	5	6		7	9
	7	8		3	5
	6	8		1	4
	4	5		3	5
	8	9		8	9
	4	6		4	9
	6	7		8	9



Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



A re bueng




Ke metshameko efe e o kgonang go e bona mo
ditshwantshong tse?

O rata metshameko efe?

A o itse melawana epe ya metshameko e?

Ke goreng re na le melawana mo motshamekong?

Ke goreng go tshameka go le botlhokwa mo go rona?



A re bueng

Lebelelela setshwantsho mme o tlatse dipalo go simolola ka l ya mofenyi.
Bua gore ke phologolo efe e e leng ya ntlha, bobedi, boraro, bone, botlhano,
borataro, le ya bofelo.
Ke phologolo efe e e leng lebelobelo?
Ke efe e e leng bonyabonya?
Ke efe e e leng nnyennye?
Ke efe e e leng boketekete?
Ke efe e e leng botlhofotlhofa?















A re baleng

Gatisa palo. Morago o khalare palo e e nepagetseng ya dilwana tse di mo moleng mongwe le mongwe.

6











7














8



9



10






A re kwaleng



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.




Gatisa tlhaka.



legotlo

Batla mme o sekeletse tlhaka **l** mo lebokosong.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **l** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



leoto



let **l**hare



leobu



legot **l**o



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **l**.





A re baleng

Bona gore ngwana mongwe le mongwe o nositse dino di le kae. Thala mola go tswa mo ngwaneng go ya kwa palong. Gatisa dipalo mme o balele kwa morago go tloga ka 9 go fitlha ka 1.



Jabu o
nosa dino
di le 9.



Amo o
nosa dino
di le 5.



Lindi o
nosa dino
di le 2.



Jimi o
nosa dino
di le 4.



Lala o
nosa dino
di le 5.



Ati o
nosa nno
e le 1.





A re kwaleng

Sega dikarata tse mme morago o golaganye palo le
lefoko. Morago o aroganye dikarata go ya ka dikarata tsa
diphologolo le dikarata tsa metshameko.



	2 ● ●		3 ● ● ●
	4 ● ● ● ●		5 ● ● ● ● ●
	6 ● ● ● ● ● ●		7 ● ● ● ● ● ● ●
	8 ● ● ● ● ● ● ● ●		9 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3.7



A re direng

Sega dikarata go tswa mo karolong ya tse di segiwang mme o bone gore a ka golaganya ditshwantsho le ditshwantsho tse di mo karateng e ka bonako jo bo kanakang.

a



apole

k



kolobe

b



bolo

t



tau

h



hempe

s



sentlhaga

f



lefofa

o



omfolopo



A re kwaleng

Bua gore ditshwantsho tse ke eng mme o reetse modumo.
Morago o gatise mafoko.



bala



lala



kala



tana



bana



nana



loga



goga



boga



sega




bega



ega


Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara mo tirong e ntle.

Blank rectangular box for writing.




4

Dibopiwa



Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue
ka ga mefuta e e farologaneng ya
diphologolo e o e bonang.
Ke diphologolo dife tse di nang le
maf of a?
Di ikutlwa jang?
Ke diphologolo dife tse di nang le
makakaba?
Di ikutlwa jang?
Ke diphologolo dife tse di
kgonang go fof a?
Ke diphologolo dife tse
di kgonang go thuma?
O kgonang go bona mae a
makae?






A re kwaleng

e

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatisa ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.



emere

Batla mme o sekeletse tlhaka **e** mo lebokosong.

i	e	e
e	u	o
o	a	e





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **e** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



enke



n **e**t **e**

ef **e** **e**lo



h **e**k **e**



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **e**.



4.3




A re baleng

Ke lebokoso lef'e le le nang le tse dintsi? Bala gore go na le dilo di le kae mme morago o batle palo e e nepagetseng.

8	9

7	9

x



3	6

6	7

1	2

2	3

7	8

9	8

8	9

7	8



A re baleng

Sega dikarata tse mme o di aroganye go ya ka ditlhopha di le pedi. Dinonyane le digagabi. Bua gore leina la phologolo nngwe le nngwe le simolola ka eng. Morago o rulaganye diphologolo go tloga ka e nnyenye go fitlha ka e kgolokgolo.

Kgomaretsa dikgomaretswi (ditikara) mo diphatlheng tse di nepagetseng.



noga



kwena



leobu



mokgatitswane



phenkwini



ntšhwe



pidipidi



ntsu




leeba



Sega dikarata tse mme morago o tlhomaganye ditshwantsho go bopa dikgang di le 2. Tlotlela tsala ya gago dikgang tse.




4.6





A re direng

Go laganya maronthorontho go thala phologolo e re sa tlholeng re na le yona. Morago o khalare setshwantsho sa gago.



A re direng

Sega maleane (phazele) mme morago o leke go o aga gape.





Kgomaretsa
papagae e le nngwe
fa gare.

Kgomaretsa
papagae e le
nngwe mo godimo
ga papagae e e fa
gare.

Kgomaretsa
papagae e le nngwe
fa tlase ga papagae
e e fa gare ka fa
mojeng.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.





Ke papagae efe e e leng fa pele?
Ke efe e e kwa morago?



Ke papagae efe e e leng kwa godimo?
Ke papagae efe e e leng kwa tlase?



Mmala wa papagae e e fa gare
ke ofe?
Mmala wa papagae e e ka fa
letsogong la gago la molema ke
ofe?
Mmala wa papagae e e ka fa
letsogong la gago la moja ke
ofe?





A re bueng




Lebelelela ditshwantsho mme o bue gore o itse
meletlo efe.
O rata moletlo ofe?
O keteka letsatsi la gago la botsalo jang?
Ke meletlo efe e bana ba bangwe ba mophato
wa gago ba e ketekang.

5.1



A re direng

Supetsa bana ba tsela e e yang kwa moletlong wa bona.




5.2





A re direng

Bua gore ditshwantsho tse ke eng mme morago o bue gore ke ditshwantsho dife tse di felelang ka modumo o o tshwanang.



Ke ditshwantsho dife tse di simololang ka modumo o o tshwanang?





5.3



A re direng

Thala setshwantsho sa gago.





A re kwalleng

Tlatsa dipalo tse tsa botlhokwa ka ga gago.

Dingwaga
tsa me

dingwaga



Letlha la botsalo jwa me

letsatsi:

kgwedi:

Bokete jwa me ke
bokae

kg

Ke boleele jo bokae

cm

Nomere ya mogala
wa me

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomere ya
ntlo ya me

Aterese ya me








A re kwaleng

r

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.




Gatisa tlhaka.



rabara

Batla mme o sekeletse tlhaka **r** mo lebokosong.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **r** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



rama

llere



legare





haraka




A re kwaleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **r**.





5.7




A re baleng




Tshwaya jeke
e e dutileng
go le gontsi.



Tshwaya kopi e e dutileng
go le gontsi.



Tshwaya lebotlolo
le le dutileng go
le gonnye.



Khalara dijeke tse gore di tlale, di tlale halofo le gore di nne
lolea.



tletse




tletse halofo

lolea



A re baleng




Tshwaya selo se se boketenyana mo moleng mongwe le mongwe.





A re baleng

Gatisa palo mme morago o khalare dibopego gore go di nne
10 mo moleng mongwe le mongwe.

10	
10	
10	
10	
10	



Ikatise go kwala palo 10.





A re baleng

Tlhakana dilwana tse mme o kwale karabo mo bolokong jwa bofelo.




+



=



5




+




=



+





=



+




=



+





=





Tse-di-segeletsweng



1 one

2 two

3 three




$$1+1=1+2=$$

$$1+3=1+4=$$

$$1+5=1+6=$$

$$1+7=1+8=$$

$$1+9=2+2=$$



Thamalakwane:



Sega thamalakwane mo meleng e mentsho.
Jaanong baya manathwana a mmogo go bopa setshwantsho.

Dikarata:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho mme morago o di bontshe tsala ya gago gore e tle e bue gore ke eng. Refosanelang go ikatisa ka dipalo tsa lona.



Dikarata tsa botsalano:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mahibidu mme o di mene seripa. Dirisa ditikara tse o di neilweng go kgabisa dikarata tsa botsalano tsa gago. Kwalela tsala ya gago molaetsa kgotsa kopa mogolo go go thusa go kwala molaetsa ka mo gare ya karata.




SEGA FA

MENA FA



MENA FA



SETEIPOLA FA

Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.





TSE DI SEGETSWENG TSA ME



A re direng

Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya tse-di-segeletsweng mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhega.

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA